

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal

STUDY

You have Downloaded, yet Another Great Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ [www.saexampapers.co.za](http://www.saexampapers.co.za)



SA EXAM  
PAPERS



# basic education

---

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS

**SETSWANA PUO YA GAE (HL)**

**PAMPIRI YA BORARO (P3)**

**2016**

**MEMORANTAMO**

**MADUO: 100**

**Memorantamo o, o na le ditsebe di le 15.**

**KAROLO YA A: RUBORIKI YA GO TSHWAYA TLHAMO – PUO YA GAE (Maduo a le 50)**

**ELA TLHOKO:**

- Dirisa ruboriki ka gale fa o tshwaya tlhamo ya boithlamedi (Pampiri 3. KAROLO YA A).
- Maduo a go tloga go 0–50 a arogantswe ka maemo a le 5 a ditlhaloso.
- Mo ditlhokegong tsa Diteng, Puo le Setaele, maemo mangwe le mangwe a tlhaloso a arogantswe ka dikarolwana tsa maemo a a kwa godimo le a a kwa tlase ka seelo sa maduo se se tsamaelanang le ditlhaloso.
- Kagego ga e angwe ke karologantsho ya maemo a a kwa godimo le maemo a a kwa tlase.

Ditlhokego		Phitlhelelo ka dinaledi	Phitlhelelo ka matsetseleko	Phitlhelelo ka tekano	Phitlhelelo e e tliaelang	Ga a fitlhelela
<b>DITENG LE IPAANKANYO</b>  (Tsibogelo le dikakanyo)  Thulaganyo ya dikakanyo tsa ipaakanyo  Temogo ya maitlhomo, baamogedi le bokao	<b>Maemo a a kwa godimo</b>	<b>28–30</b>	<b>22–24</b>	<b>16–18</b>	<b>10–12</b>	<b>4–6</b>
		-Tsibogelo ya maemo a a kwa godimo go gaisa a a tlwaelegileng -Dikakanyo tse di bothale, tse di gwetlhang mogopolo le go supa kgolo -E rulagantswe le go lomagana ka maemo a dinaledi go tsenyeletsa matseno, mmele le bokhutlo	-Tsibogelo e e tlhamilweng ka matsetseleko -Dikakanyo tse di maleba tota gape di kgathisa le bosupi jwa kgolo -E rulagantswe bontle thata le go lomagana go tsenyeletsa matseno, mmele le bokhutlo	-Tsibogelo e e itumedisang -Dikakanyo di lomagane mo go thaloganyegang e bile go kgotsofatsa -E rulagane le go lomagana mo go thaloganyegang go tsenyeletsa matseno, mmele le bokhutlo	-Tsibogelo ya tomagano e e sa tlhomamang -Dikakanyo tse di sa thapang e bile di se na boithlamedi -Bosupi jo bonnye jwa thulaganyo le tomagano	-Tsibogelo e e seng maleba gotlhelele -Dikakanyo tse di tlhakatlhakaneng le go tlhoka tsepamo -Di gasagane le go boelediwa -Ga e a rulagana e bile ga e a lomagana
<b>30 MADUO</b>	<b>Maemo a a kwa tlase</b>	<b>25–27</b>	<b>19–21</b>	<b>13–15</b>	<b>7–9</b>	<b>0–3</b>
		-Tsibogelo e e manontlhotlho, mme e tliaela ditlhokego tse di tsibosang tsa tlhamo ya maemo a dinaledi -Dikakanyo tse di bothale e bile di supa kgolo -E rulagantswe ka matsetseleko le ka tomagano go tsenyeletsa matseno, mmele le bokhutlo	-Tsibogelo e e tlhamilweng ka matsetseleko -Dikakanyo tse di maleba gape di kgathisa -E rulagantswe bontle le go lomagana go tsenyeletsa matseno, mmele le bokhutlo	-Tsibogelo e e itumedisang, mme e latlhelgelwa ke go thaloganyesega -Dikakanyo di lomagane le go kgotsofatsa -Maemo a a rileng a thulaganyo le tomagano go tsenyeletsa matseno, mmele le bokhutlo	-Bogolo jwa tsibogelo ga bo maleba -Dikakanyo tse di sa lomaganeng e bile di tlhakatlhakane -Ga go na bosupi jwa thulaganyo le tomagano	-Ga go na maiteko a go tsibogela setlhogo -Dikakanyo tse di seng maleba e bile di sa siama gotlhelele -Ipaakanyo e e sa tsepamang e bile e tlhakatlhakane

**RUBORIKI YA GO TSHWAYA TLHAMO – PUO YA GAE [Maduo a le 50] (tswelelo)**

Ditlhokego		Phitlhelelo ka dinaledi	Phitlhelelo ka matsetseleko	Phitlhelelo ka tekano	Phitlhelelo e e tihaelang	Ga a fitlhelela
<b>PUO, SETAELE LE GO TSELEGANYA/ RUNA</b>  Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko tse di maleba go maikaelelo/ ditlamorago le bokao  Tlhopo ya mafoko  Tiriso ya puo le melawana, tiriso ya matshwao a puiso, thutapuo le mopeleto  <b>15 MADUO</b>	<b>Maemo a kwa godimo</b>	<b>14–15</b> -Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko di maleba le maikaelelo, baamogedi le bokao ka maemo a a kwa godimo -Puo e e tihlololo, e itumedisa ka maemo a a tihaolegileng -Segalo se se nang le maikaelelo a a tlotlheletsang -Ga go na diphoso tsa thutapuo le tsa mopeleto ka gotlhe -Puo e e manontlhotlo ya maemo a a kwa godimo	<b>11–12</b> -Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko di maleba thata le maikaelelo, baamogedi le bokao -Puo e nonofile le tiriso ya segalo e maleba -Bogolo jwa yona ga bo na diphoso tsa thutapuo le mopeleto -Puo e tihamilwe ka matsetseleko	<b>8–9</b> -Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko di maleba le maikaelelo, baamogedi le bokao -Tiriso e e maleba ya puo go tihagisa bokao -Segalo se maleba -Tiriso ya malepa a a tlotlheletsang ya go tihagisa diteng	<b>5–6</b> -Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko ga di maleba le maikaelelo, baamogedi le bokao -Tiriso ya puo ke ya maemo a motheo thata -Segalo, tlhopo le tiriso ya mafoko e e seng maleba -Tlotlofoko e lekanyeditswe thata	<b>0–3</b> -Puo ga e tihaloganyege -Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko bomaleba jwa tsona bo kwa tlase le maikaelelo, baamogedi le bokao -Tlotlofoko e nnye thata, mme e dira gore go nne thata go tihaloganyana
		<b>Maemo a kwa tlase</b>	<b>13</b> -Puo e e matsetseleko ya tlotlheletso e e nonofileng mo segalong -Ga e na diphoso tsa thutapuo le tsa mopeleto ka gotlhe -E tihamilwe ka manontlhotlo	<b>10</b> -Puo e e ngokang e bile e nonofile ka kakaretso -Segalo se se siameng se nonofile -Diphoso tse di mmalwa tsa thutapuo le mopeleto -E tihamilwe bontle	<b>7</b> -Tiriso ya puo e e mo magareng, ka go tlhoka tsepamo -Segalo se siame ka kakaretso le tiriso e e lekanyeditsweng ya malepa a tlotlheletso	<b>4</b> -Tiriso e e bokoa ya puo -Mefuta ya dipolelo e mennenye kgotsa ga e teng gotlhelele -Tlotlofoko e e lekanyeditsweng tota
<b>KAGEGO</b>  Diponagalo tsa setlhangwa  Kago ya ditemana le go tshangwa ga dipolelo  <b>5 MADUO</b>		<b>5</b> -Kago e e manontlhotlo ya setlhogo -Dintlhana tse di tihaolegileng -Dipolelo, ditemana di bopilwe bontlentle	<b>4</b> -Kago e e latelanang ya dintlhana -E lomagane -Dipolelo le ditemana di a latelana, di a farologana	<b>3</b> -Kago ya dintlhana tse di maleba -Dipolelo, ditemana tse di bopilweng sentle -Tlhamo e sa ntse e na le tihaloganyo	<b>2</b> -Go na le dintlha dingwe tse di amogelesegang -Dipolelo le ditemana di fosagetse -Tlhamo e sa ntse e na le tihaloganyo	<b>0–1</b> -Dintlha tse di botlhokwa di a tihaela -Dipolelo le ditemana di fosagetse -Tlhamo e tlhoka tihaloganyo
<b>SEELO SA MADUO</b>		<b>43–50</b>	<b>33–40</b>	<b>23–30</b>	<b>13–20</b>	<b>0–10</b>

**KAROLO YA B: RUBORIKI YA GO TSHWAYA SETLHANGWA SA TIRISANO [Maduo a le 25]**

Ditlhokego	Phitlhelelo ka dinaledi	Phitlhelelo ka matsetseleko	Phitlhelelo ka tekano	Phitlhelelo e e tlaelang	Ga a fitlhelela
<b>DITENG, THULAGANYO LE SEBOPEGO</b>  Tsibogelo le dikakanyo  Kokoanyo ya dikakanyo gore go rulagangwe  Maitlhommo, baamogedi, diponagalo/melawana le tiriso  <b>MADUO 15</b>	<b>13–15</b>  -Tsibogelo ya maemo a a kwa godimo go gaisa se se lebeleletsweng ka gale -Dikakanyo tse di botlhale, tse di gamogileng -Kitso e e tseneletseng ya diponagalo tsa mofuta wa setlhangwa -Kwalo e e tsepameng -Diteng le dikakanyo di lomagane -Tlhaloso ya maemo a a kwa godimo e bile dintlha tsotlhe di tshegetsang setlhogo -Sebopego se se maleba gape se nepagetse	<b>10–12</b>  -Tsibogelo e ntle tota e e bontshang kitso e ntle ya diponagalo tsa mofuta wa setlhangwa -E tsepame – ga e a fapoga setlhogo -Diteng le dikakanyo di lomagane, dintlha tse di thadisitsweng sentle gape di tshegetsang setlhogo -Sebopego se se lolameng ka diphoso tse dinnye	<b>7–9</b>  -Tsibogelo e e lekaneng e e bontshang kitso ya diponagalo tsa mofuta wa setlhangwa -Ga e a tsepama ka gotlhe – go na le go eta e fapoga mo setlhogong -Diteng le dikakanyo di lomagane mo go utlwalang -Dintlha dingwe di tshegetsang setlhogo -Sebopego se se maleba ka kakaretso fela go na le go sa nepagale go go rileng	<b>4–6</b>  -Tsibogelo e e kwa tlase e e supang kitso ya diponagalo tsa mofuta wa setlhangwa -Go na le tsepamo e e rileng, mme kwalo e fapogile setlhogo -Diteng le dikakanyo ga di lomagane ka gale. Ke dintlha tse di mmalwa tse di tshegetsang setlhogo -Tiriso e e phatlhaletseng ya melawana ya sebopego -Go tlodisiwa ga matlho go go tseneletseng	<b>0–3</b>  -Tsibogelo e senola go tlhoka kitso ya diponagalo tsa mofuta wa setlhangwa -Bokao jo bo kgoreletsegileng ka go fapoga setlhogo go go feteletseng -Ga go na tomagano ya diteng le dikakanyo -Ke dintlha di le mmalwa fela tse di tshegetsang setlhogo -Ga go a dirisiwa melawana ya sebopego
<b>PUO, SETAELE LE GO TSELEGANYA/RUNA</b>  Segalo, rejisetara, setaele, maitlhommo, baamogedi le tiriso  Tiriso ya puo le melawana  Tlhopho ya mafoko Matshwao a puiso le mopeleto  <b>MADUO 10</b>	<b>9–10</b>  -Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko tse di maleba thatathata le maitlhommo, baamogedi le tiriso -Thutapuo e nepagetse e bile e agegile sentle -E e se nang diphoso gotlhelele	<b>7–8</b>  -Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko tse di maleba thata le maitlhommo, baamogedi le tiriso -Thutapuo e nepagetse ka kakaretso e bile e agegile sentle -Tlotlofoko e e siameng tota -Bogolo ga go na diphoso	<b>5–6</b>  -Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko di maleba le maitlhommo, baamogedi le tiriso -Go diphoso dingwe tsa thutapuo -Tlotlofoko e e lekaneng -Diphoso ga di kgoreletse bokao	<b>3–4</b>  -Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko di fosagetse go le gonnye go maitlhommo, baamogedi le tiriso -Thutapuo e e sa lolamang ka diphoso tse dintsi -Tlotlofoko e e lekanyeditsweng -Bokao bo kgoreletsegile	<b>0–2</b>  -Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko ga di tsamaisane le maitlhommo, baamogedi le tiriso -E phephetha ka diphoso gape e tlhakatlhakane -Tlotlofoko ga e maleba go maitlhommo -Bokao bo kgoreletsegile tota
<b>SEELO SA MADUO</b>	<b>22–25</b>	<b>17–20</b>	<b>12–15</b>	<b>7–10</b>	<b>0–5</b>

**KAROLO YA A: TLHAMO****POTSO 1****1.1 Tlhamo ya kanelo**

Mofuta o wa tlhamo, o anela ka sengwe kgotsa tiragalo e e fetileng. E ka kwalwa go tswa mo matlhakoreng a a farologaneng.

Sekao sa setlhogo: **Ke ne ke ithaya ke re ke botlhale ...**

**Dintlha tse di latelang di tshwanetse go elwa tlhoko fa go tshwaiwa tlhamo ya kanelo:**

- Ditiragalo di tshwanetse go latelana sentle, mme mmuisi a dumele gore di diragetse, le fa tota e le dijo tsa ditoro.
- Tlhamo e kwalwe ka paka e e fetileng.
- Matseno e nne a a ngokang.
- Kanelo e ntle go le gantsi e tlhagisa ntlha e e rileng.
- Kanelo e tshwanetse go ngoka mmuisi go tloga kwa tshimologong go fitlha kwa bofelong.
- Setaele, puo le ditiragalo di tshwanetse go itumedisa babuisi.
- Kanelo e e atlegileng e bontsha diteng tse di maleba ka botlalo jaaka pono, modumo, monko/monkgo le tiriso ya ditemosi tse dingwe.
- Go tshwanetswe ga elwa tlhoko gore mofuta o wa tlhamo o a tlhalosa.
- Bokhutlo e nne jo bo kgodisang.

**Se se lebeleletsweng mo motlhatlhojweng:**

- A kwale setlhogo se a itlhophetseng sona.
- Tlhaloso ya setlhogo.
- A anele ka ditiro tse di supang motho yo o ratang botlhale.
- A tlhagise poelomorago e e ka tlisiwang ke go rata botlhale.
- A tlhagise maikutlo a gagwe ka mofuta o wa botlhale.
- Tshobokanyo ka ditiro tsa botlhale.

**[50]****1.2 Tlhamo ya tlhaloso**

Mokwadi mo tlhamong e, o tlhalosa sengwe ka mokgwa o mmuisi a tlaa itemogelang se se tlhalosiwang jaaka go batlega.

Sekao sa setlhogo: **Letsatsi la phasalatso ya dipholo tsa marematlou.**

**Dintlha tse di latelang di tshwanetse go elwa tlhoko fa go tshwaiwa tlhamo ya tlhaloso:**

- Motlhatlhojwa o tshwanetse go bopa setshwantsho ka mafoko a a filweng.
- Motlhatlhojwa a tlhophe mafoko le tiriso ya mafoko a a bontshang maikutlo ka kelotlhoko go gorosa molaetsa sentle.
- Go dirisiwe ditshwantsho tsa pono, modumo le kutlo go tlhalosa mofuta o wa tlhamo sentle.

- Puo ya botshwantshi e dirisiwe ka boitshimololeli.
- Motlhatlhojwa a bontshe fa a na le maitemogelo mo setlhogong se.

**Se se lebeleletsweng mo motlhatlhojweng:**

- Setlhogo se a itlhophetseng sona.
- Tlhaloso ya setlhogo.
- A bolele letsatsi le lefelo le dipholo di tlhageletseng ka lona.
- Tlhaloso ya mokgwa o dipholo di tlhagisitsweng ka ona.
- A bolele se se mo itumedisitseng/se sa mo itumedisang mo letsatsing leo mabapi le dipholo.
- Bokhutlo jo bo lebeleletsweng.

[50]

1.3 **Tlhamo ya ngangisano**

Mo tlhamong e, motlhatlhojwa o tlhagisa kakanyo, ntlhakemo, mme a nganga ka maitlomo a go dibela kemo ya gagwe. Kakanyo ya motlhatlhojwa e tshwanetse go totobala go simolola kwa ntlheng go fitlha kwa bofelong. Tlhamo e, e tshwanetse go tlhagisa letlhakore le le lengwe, mme motlhatlhojwa a leke go pateletsa mmuisi go leba ditiragalo ka leitlho la gagwe.

Sekao sa setlhogo: **Borutabana ke tiro e e santseng e tlotlega. Dumela kgotsa o ganetse tlhagiso e.**

**Dintlha tse di latelang di tshwanetse go elwa tlhoko fa go tshwaiwa tlhamo ya ngangisano:**

- Motlhatlhojwa a simolole ka go tlhagisa ntlhakemo ya gagwe go bontsha boitshimololeli.
- A neye mefutafuta ya dingangisano go tshegetsisa ntlhakemo ya gagwe, mme a tlhalose se.
- Tlhamo e tlhagise letlhakore le le lengwe, mme dikakanyo di tlhagisiwe ka kgatelelo e kgolo. Go dirisiwe mefuta e e farologaneng ya didiriswa tsa puo le dithekeniki tsa tirisopuo.
- Puo e dirisiwe ka maikutlo, mme motlhatlhojwa a se ka a tlhoka maitseo.
- Bokhutlo bo tshwanetse go tlhagisa kakanyo e e tlhomameng, e e tlhaloganyegang e bile e pateletsa mmuisi go dumelana le tse di tlhagisitsweng.
- Tlhamo ya mofuta o, e kwalwe ka pakajaanong.

**Se se lebeleletsweng mo motlhatlhojweng:**

- Setlhogo se a itlhophetseng sona.
- Tlhaloso ya setlhogo le tlhagiso ya ntlhakemo ya motlhatlhojwa.
- A bolele ntlhakemo ya gagwe, mme a e dibele ka bosupi jo bo rileng.
- Kwa bokhutlong a akgole kgotsa a tlhagise tshitshinyo ya se se ka dirwang go rotloetsa ntlhakemo ya gagwe.

[50]

#### 1.4 Tlhamo e e sa tseyeng letlhakore

Mofuta o wa tlhamo o tthagisa ngangisano e e lekalekanang go emela kgotsa go nna kgatlhanong le sengwe se setlhogo se buang ka ga sona. Kemo ya mokwadi e tthagisiwa fela kwa bokhutlong.

Sekao sa setlhogo: **Boammaruri bo a golola.**

**Dintlha tse di latelang di tshwanetse go elwa tlhoko fa go tshwaiwa tlhamo e e sa tseyeng letlhakore:**

- Tlhamo e e sa tseyeng letlhakore e itshupe ka go lekalekana.
- E tthagise matlhakore a mabedi a a farologaneng a ngangisano e e rileng.
- Popego e rulagane ka kelotlhoko le tlhomamo.
- E lebelele kemo ya botlhe, fela mokwadi a itebelele ka dinako dingwe.
- Puo e nne e e tsosang maikutlo.
- Ngangisano e dire tthaloganyo e e utlwalang.
- Bokhutlo bo supe kemo ya mokwadi.

**Se se lebeletsweng mo motlhatlhojweng:**

- Setlhogo se a itlhophetseng sona.
- Tlhaloso ya setlhogo.
- A tthagise botlhokwa jwa go nna le boammaruri mo botshelong.
- A tthagise matlhakore a mabedi ka kgang e.
- A tshegetse matlhakore a mabedi ka dikao.
- A tthagise dintlha tsa gagwe ka mokgwa o o kgodisang.
- A sobokanye dintlha le go supa kemo ya gagwe kwa bokhutlong.

[50]

#### 1.5 Tlhamo ya maitlhamo

Mo mofuteng o wa tlhamo motlhatlhojwa o leba kakanyo, a bo a tthagisa maikutlo/tsibogo ya gagwe. Motlhatlhojwa a ka leba ditiro kgotsa se a eletsang go se fitlhelela mo botshelong jwa gagwe, mme a kwale maitlhamo a gagwe.

Sekao sa setlhogo: **Botlhokakitso bo ka bolaya.**

**Dintlha tse di latelang di tshwanetse go elwa tlhoko fa go tshwaiwa tlhamo ya maitlhamo:**

- Tlhamo ya maitlhamo e tseye letlhakore.
- Maikutlo a nne le seabe sa botlhokwa.
- Karolo e kgolo mo tlhamong e ka tlhaloso. Ditlhaloso di tshwanetse go bonala, maikaelelo e le go tthagisa gape maikutlo a motlhatlhojwa a nako e e fetileng.
- Dikakanyo/Megopolo/Maikutlo di tshwanetse go senola boammaaruri le maitemogelo.



**Se se lebeletsweng mo motlhatlhojweng:**

- Setlhogo se a itlhophetseng sona.
- Tlhaloso ya setlhogo.
- A tthagise ka moo botlhokakitso bo ka bolayang ka teng. A ka eta a ama ditlamorago tsa go tlhoka kitso.
- Tlhamo e tthagise maikutlo mabapi le go tlhoka kitso.
- Bokhutlo e nne jo bo kgodisang.

**[50]****1.6 Tlhamo ya tlhaloso.**

Mokwadi mo tlhamong e, o tlhalosa sengwe ka mokgwa o mmuisi a tlaa itemogelang se se tlhalosiwang jaaka go batlega.

Sekao sa setlhogo: **Bogodu mo nageng ya rona bo gwetlha tshireletsego ya maemo a a kwa godimo.**

**Dintlha tse di latelang di tshwanetse go elwa tlhoko fa go tshwaiwa tlhamo e e sa tseyeng letlhakore:**

- Motlhatlhojwa o tshwanetse go bopa setshwantsho ka mafoko a a filweng.
- Motlhatlhojwa a tlihophe mafoko le tiriso ya mafoko a a bontshang maikutlo ka kelotlhoko go gorosa molaetsa sentle.
- Go dirisiwe ditshwantsho tsa pono, modumo le kutlo go tlhalosa mofuta o wa tlhamo sentle.
- Puo ya botshwantshi e dirisiwe ka boitshimololeli.
- Motlhatlhojwa a bontshe fa a na le maitemogelo mo setlhogong se.

**Se se lebeletsweng mo motlhatlhojweng:**

- Setlhogo se a itlhophetseng sona.
- Tlhaloso ya setlhogo.
- Tlhaloso ya mofuta ya bogodu le ditlamorago tsa bona mo nageng.
- A tthagise mofuta ya tshireletso e e tlhokagalang go ya ka mofuta wa bogodu.
- A tthagise maikutlo a gagwe mabapi le seemo sa tshireletsego.
- Bokhutlo jo bo lebeletsweng.

**[50]****1.7 1.7.1 Tlhamo ya kanelo**

Mofuta o wa tlhamo, o anela ka sengwe kgotsa tiragalo e e fetileng. E ka kwalwa go tswa mo matlhakoreng a a farologaneng.

Sekao sa setlhogo: **Setshwantsho.**

**Dintlha tse di latelang di tshwanetse go elwa tlhoko fa go tshwaiwa tlhamo ya kanelo:**

- Ditiragalo di tshwanetse go latelana sentle, mme mmuisi a dumele gore di diragetse, le fa tota e le dijo tsa ditiro.
- Tlhamo e kwalwe ka paka e e fetileng.

- Matseno e nne a a ngokang.
- Kanelo e ntle go le gantsi e tlhagisa ntlha e e rileng.
- Bokhutlo e nne jo bo kgodisang.
- Kanelo e tshwanetse go ngoka mmuisi go tloga kwa tshimologong go fitlha kwa bofelong.
- Setaele, puo le ditiragalo di tshwanetse go itumedisa babuisi.
- Kanelo e e atlegileng e bontsha diteng tse di maleba ka botlalo jaaka pono, modumo, monko/monkgo le tiriso ya ditemosi tse dingwe.
- Go tshwanetswe ga elwa tlhoko gore mofuta o wa tlhamo o a tlhalosa.

### **Tlhamo ya tlhaloso**

Mokwadi mo tlhamong e, o tlhalosa sengwe ka mokgwa o mmuisi a tlaa itemogelang se se tlhalosiwang jaaka go batlega.

### **Dintlha tse di latelang di tshwanetse go elwa tlhoko fa go tshwaiwa tlhamo ya tlhaloso:**

- Motlhatlhojwa o tshwanetse go bopa setshwantsho ka mafoko a tlhalosa tiragalo e e mo setshwantshong.
- Motlhatlhojwa a tlhophe mafoko le tiriso ya mafoko a a bontshang maikutlo ka kelotlhoko go gorosa molaetsa sentle.
- Go dirisiwe ditshwantsho tsa pono, modumo le kutlo go tlhalosa mofuta o wa tlhamo sentle.
- Puo ya botshwantshi e dirisiwe ka boitshimololeli.
- Motlhatlhojwa a bontshe fa a na le maitemogelo mo setlhogong se.

### **Se se lebeletsweng mo motlhatlhojweng:**

- Setlhogo se se nyalanang le setshwantsho se a se itlhophetseng.
- Tlhaloso ya setlhogo.
- Tlhagiso ya ditiragalo tse di amanang le se se tlhagelelang mo setshwantshong.
- Tiriso ya mafoko a a tlhagisang pono, modumo le kutlo go tlhalosa tiragalo e e mo setshwantshong.
- A supe bokgoni jwa boitshimololeli.
- Thotloetso go baagi go efoga kgotsa go rotloetsa se se diragalang mo setshwantshong.
- Bokhutlo bo supe maikutlo a gagwe.

**[50]**

### 1.7.2 Tlhamo ya kanelo

Mofuta o wa tlhamo, o anela ka sengwe kgotsa tiragalo e e fetileng. E ka kwalwa go tswa mo matlhakoreng a a farologaneng.

Sekao sa setlhogo: **Setshwantsho.**

**Dintlha tse di latelang di tshwanetse go elwa tlhoko fa go tshwaiwa tlhamo ya kanelo:**

- Ditiragalo di tshwanetse go latelana sentle, mme mmuisi a dumele gore di diragetse, le fa tota e le dijo tsa ditoro.
- Tlhamo e kwalwe ka paka e e fetileng.
- Matseno e nne a a ngokang.
- Kanelo e ntle go le gantsi e tlhagisa ntlha e e rileng.
- Bokhutlo e nne jo bo kgodisang.
- Kanelo e tshwanetse go ngoka mmuisi go tloga kwa tshimologong go fitlha kwa bofelong.
- Setaele, puo le ditiragalo di tshwanetse go itumedisa babuisi.
- Kanelo e e atlegileng e bontsha diteng tse di maleba ka botlalo jaaka pono, modumo, monko/monkgo le tiriso ya ditemosi tse dingwe.
- Go tshwanetswe ga elwa tlhoko gore mofuta o wa tlhamo o a tlhalosa.

### Tlhamo ya tlhaloso

Mokwadi mo tlhamong e, o tlhalosa sengwe ka mokgwa o mmuisi a tlaa itemogelang se se tlhalosiwang jaaka go batlega.

**Dintlha tse di latelang di tshwanetse go elwa tlhoko fa go tshwaiwa tlhamo ya tlhaloso:**

- Motlhatlhojwa o tshwanetse go bopa setshwantsho ka mafoko a tlhalosa tiragalo e e mo setshwantshong.
- Motlhatlhojwa a tlhophe mafoko le tiriso ya mafoko a a bontshang maikutlo ka kelotlhoko go gorosa molaetsa sentle.
- Go dirisiwe ditshwantsho tsa pono, modumo le kutlo go tlhalosa mofuta o wa tlhamo sentle.
- Puo ya botshwantshi e dirisiwe ka boitshimololeli.
- Motlhatlhojwa a bontshe fa a na le maitemogelo mo setlhogong se.

**Se se lebeletsweng mo motlhatlhojweng:**

- Setlhogo se se nyalanang le setshwantsho se a se itlhophetseng.
- Tlhaloso ya setlhogo.
- Tlhagiso ya ditiragalo tse di amanang le se se tlhagelelang mo setshwantshong.
- Tiriso ya mafoko a a tlhagisang pono, modumo le kutlo go tlhalosa tiragalo e e mo setshwantshong.
- A supe bokgoni jwa boitshimoleledi.
- Thotloetso go baagi go efoga se se diragalang mo setshwantshong.
- Bokhutlo bo supe maikutlo a gagwe.

**[50]**

**PALOGOTLHE YA KAROLO YA A: 50**

**KAROLO YA B: DITLHANGWA TSA TIRISANO****POTSO 2****2.1 LEKWALO LA BOTSALANO**

Lekwalo la botsalano ke le le kwalelwang motho mongwe yo o rileng e ka nna wa losika kgotsa tsala go tihaeletsana jaaka go leboga, itsise, kopa, keletsomasego jalojalo. Palo ya mafoko a lona e nne 180-200 diteng fela.

**Dintlha tse di tshwanetseng go elwa tlhoko fa go tshwaiwa lekwalo la botsalano:**

- Lekwalo le, le le khutshwane, le neela dintlhakgolo ka se go buiwang ka sona.
- Le supe maikutlo a gagwe fela a se ka a teba thata.
- Le se ka la nna le diphoso tsa mofuta ofe.
- Le fe tshedimose tso ya se go buiwang ka ga sona.
- Aterese ke ya mokwadi fela.

**Se se lebele sweng mo motlhatlhojweng:**

- Aterese e nne nngwe, ya mokwadi.
- Ditumediso di kwalwe.
- Thadisa ditiragalo tsa letsatsi leo ka botlalo.
- Tihalosa maano a o a logileng go baakanyetsa ditlhatlhobo.
- Tihalosa maikutlo a gago.
- Bokhutlo e nne jo bo maleba jo bo solofetsweng.
- Mokwadi a kwale leina la gagwe fela.

**[25]****2.2 LEKWALO LA SEMMUSO**

Lekwalo la semmuso ke le le kwalelwang setheo sengwe se se rileng. Mokwadi o kopa sengwe e ka nna phatlhatiro kgotsa thuso ya mokgwa mongwe: a ka ngongorega, a akgola kgotsa a gomotsa mo maamong a mangwe. Palo ya mafoko a lona e nne 180-200 diteng fela.

**Dintlha tse di tshwanetseng go elwa tlhoko fa go tshwaiwa lekwalo la semmuso :**

- Lekwalo le, le le khutshwane, le na le dintlhakgolo ka ga se se batliwang kgotsa se se kopiwang.
- Go se ka ga nna le diphoso tsa mofuta ofe mo lekwalong le.
- Le nne le tshedimose tso ya se go buiwang ka ga sona.
- Diaterese di nne pedi, ya gagwe le ya moamogedi.
- Le nne le dinomoro tsa mogala kwa mokwadi a ka fitlhelelwang gona.

**Se se lebeleletsweng mo batlhatlhojweng:**

- Aterese ya mokwadi le ya moamogedi. Setlhogo le ditumediso di kwalwe.
- Ba akgole ba Tshireletso ya Diphologolo ka tiro e e manontlhotlho e ba e dirileng ka go rotloetsa baagi go tlhokomela diphologolo.
- Ba neele tshedimose tso ya dipalopalo tsa dikotsi le dintsho tse di ileng kwa tlase morago ga leano le ba le logileng.
- Bokhutlo e nne jo bo solofetsweng.
- Tlhagiso ya leina/ditlhakaina le sefane. Dinomoro tsa mogala.

**[25]****2.3 TSA BOTSHELO JWA MOSWI**

Tsa botshelo jwa moswi ke tshedimodetso ka botlalo fela e le khutshwane ka ga botshelo jwa yo o tlhokafetseng. Palo ya mafoko e nne 180-200 diteng fela.

**Dintlha tse di tshwanetseng go elwa tlhoko fa go tshwaiwa tsa botshelo jwa moswi:**

- Neela ka tshedimose tso e ntsi ka moo o ka kgonang ka teng fela e nne maleba.
- Tlhagisa tshedimose tso e e tletseng ka dintlha tse di latelang: Leina la moswi, letlha la matsalo, boemo jwa tsalo. Batsadi, boagi, dithutego, tiro, seabe sa gagwe mo setšhabeng (fa go tlhokega), kemo ya nyalo, (fa a nyetswe/nyetse), sebakwa sa loso.
- Phefofatso e dirisiwe mo go kgoneng.

**Se se lebeleletsweng mo motlhatlhojweng:**

- Leina la moswi le batsadi ba gagwe.
- O tshotswe leng kwa kae?
- Dikolo tse a di tseneng.
- Maemo a nyalo le bana.
- Tlhagisa le letlha le a tlhokafetseng ka lona le se se bakileng loso.
- Tlhagisa ka boripana dintlha dingwe ka maitemogelo a moswi a ba lelapa le ditsala ba ka mo ikgopotsang ka ona.
- Mafoko a go robatsa moswi ka kagiso.
- Leboko la kgotla ya moswi le ka tsenngwa fa go tlhokega.

**ELA TLHOKO: Morutwana a kwale ka ga moswi e seng motshedi.****[25]**

**2.4 DIPOTSOTHERISANO**

Dipotsotherisano ke kopano e e rulaganeng e mo go yona go nang le yo o bodiwang dipotso go fitlhelela tshedimosetso ka sengwe se se rileng. Dipotsotherisano ke mokgwa o o dirisiwang gantsi go batla tshedimosetso mo go mongwe ka ga sengwe se a se dirang. Palo ya mafoko e nne 180-200 diteng fela.

**Dintlha tse di tshwanetseng go elwa tlhoko fa go tshwaiwa dipotsotherisano:**

- Setlhogo se supe gore dipotsotherisano ke ka ga eng.
- Kagego e nne ya mmuisano.
- Maina a dibui a tshwanetse go tlhagelela sentle.
- Batlisisa ka ga batsenela-potsotherisano ka go ba botsa dipotso.
- Dipotso di nne dikhutshwane mme dikarabo tsa motsenela-potsotherisano di ka nama.

**Se se lebeleletsweng mo motlhatlojweng:**

- Naya dikarabo tsa batsenela-potsotherisano morago ga potso nngwe le nngwe.
- Botsa dintlha ka botlalo ka ga dithuto tsa Tlhaeletsano le mefuta ya ditiro.
- A go nne le kelelo ya dipotso le dikarabo.
- A tlhagise mmuisano le mmegadikgang, mogasi le motlhagisi wa thelebišene.
- Bokhutlo e nne jo bo maleba ka se se solofetsweng.

**[25]****2.5 THADISO**

Ke sethangwa se se rulagantsweng sa tshedimosetso ka lemorago la mokwadi, morulaganyi, sethangwa kgotsa katlholo ya sethangwa. Palo ya mafoko e nne 180-200 diteng fela.

**Dintlha tse di tshwanetseng go elwa tlhoko fa go tshwaiwa thadiso:**

- Tlhagisa setlhogo sa thadiso.
- Tlhagiso ya tshedimosetso ka lemorago la mokwadi, morulaganyi, mofuta wa tiro.
- Tlhaloso ka dintlha tsa sethangwa, moanelwamogolo kgotsa dintlhakgolo.
- Diponagalo tse di tsamaisanang le setaele sa mokwadi.
- Tlhagiso ka kakanyo kgotsa katlholo ya sethangwa.
- Sethangwa se se khutshwane

**Se se lebeleletsweng mo batlhatlojweng:**

- A tlhagise setlhogo sa buka le ditiragalokgolo ka boripana.
- A tlhagise lemorago la mokwadi
- A tlhagise maikutlo a gagwe ka buka.
- Bokhutlo e nne jo bo ngokang babuisi le bareki.

**[25]**

**2.6 LENANEOTEMA LE METSOTSO**

Lenaneotema le metsotso ke karolo ya botlhokwa ya go tlhaeletsana. Ke kitsiso le kgobokanyo ya dintlhakgolo tse go tlileng go buiwa ka tsona mo kopanong e e rileng. E thusa batlapitsong go itse se ba se bileidiwang le gore ba tle pitsong ba ipaakantse. Palo ya mafoko e nne 180-200 diteng fela.

**Dintlha tse di tshwanetseng go elwa tlhoko:**

- Tshedimosetso ya kopano e tshwanetse go kwalwa.
- Letlha le lenaneotema le tswang ka lona le tshwanetse gore le se ka la atumelana thata le letlha la kopano.
- Palo ya dintlha tsa kopano e ka nna teng gore lenaneotema le se ka la fetolwa ka nako ya kopano.
- Kwala metsotso ka pakapheti.

**Se se lebeleletsweng mo batlhatlhojweng:**

- Kwala letlha le lenaneotema le tswang ka lona.
- Dintlha tsa se se tlaa buiwang kwa kopanong, di rulagantswe ka botlhokwa jwa tsona.
- Nako le lefelo le kopano e tlaa tshwarelwanng kwa go lona.
- Mo metsotsong, tlhagisa letlha le kopano e tshwerweng ka lona.
- Kwala nako e kopano e tshwerweng ka yona.
- Tlhagisa dintlha tse di tšhotlhiweng mabapi le seabe sa batsadi mo thutong ya bana le thotloetso go ba ba gogang dinao.
- Tlhagisa tshobokanyo ya se se tshitshintsweng le se go dumalanweng ka sona.
- Letlha la kopano e e latelang le a fiwa. [25]

**PALOGOTLHE YA KAROLO YA B: 50**  
**PALOGOTLHE YA TLHATLHOBO: 100**